



EKSTERNA PROVJERA ZNANJA  
UČENIKA DEVETOG RAZREDA

ISPITNI KATALOG

# MATEMATIKA

ŠKOLSKA 2012/13. GODINA

*Ovaj primjerak Ispitnog kataloga je nelektorisan i tehnički nesređen.*

**Ispitni katalog pripremili:**

**Tatjana Vujošević**, Ispitni centar

**Miodrag Lalić**, Zavod za školstvo

**Lazo Leković**, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

**Tanja Dobrašinović**, OŠ „Radojica Perović“

**Vanja Đurđić – Kuzmanović**, OŠ „Oktooh“

**Recenzent:**

**dr Siniša Stamatović**, Prirodno-matematički fakultet

## **Sadržaj**

1. Uvod .....	4
2. Pravila .....	5
3. Opšti ciljevi ispita .....	6
4. Struktura ispita .....	7
5. Ispitni program .....	8
6. Primjer testa sa shemom za bodovanje .....	11
6.1 Primjer testa .....	11
6.2 Shema za bodovanje .....	16
7. Formule .....	19
8. Literatura .....	20

## **1. UVOD**

Eksterni ispit za učenike IX razreda osnovne škole (mala matura) je standardizovana eksterna provjera školskih postignuća učenika na kraju trećeg ciklusa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovakva odluka našla je utemeljenje u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, čl. 56 („Sl. list RCG”, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007. i 45/10 od 04. 08. 2010.), a način i postupak provjere znanja je regulisan Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa („Sl. list RCG”, br. 62 od 14. 12. 2012.).

Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vještine koje su zasnovane na ključnim djelovima nastavnog programa iz matematike, a treba da ih posjeduju učenici na kraju osnovne škole.

Pripremu zadataka vrši Ispitni centar, dok provjeru znanja vrši Ispitni centar u saradnji sa školom. Način i postupak provjere znanja učenika propisuje Ministarstvo prosvjete i sporta.

Ispitni katalog detaljno opisuje ispit iz matematike i namijenjen je učenicima i nastavnicima.

U Ispitnom katalogu navedeni su opšti ciljevi ispita, opisana je struktura ispita, a formom ispitnih ciljeva precizno je naveden sadržaj koji će se ispitivati. Ponuđen je primjer testa sa detaljnom shemom za bodovanje kao i formule koje mogu biti učenicima od pomoći prilikom rješavanja zadataka na ispitu.

## **2. PRAVILA**

Eksterni ispit iz Matematike za učenike IX razreda osnovne škole polagaće svi učenici pismeno, istog dana u isto vrijeme.

Na ispitu nije dozvoljeno sljedeće ponašanje

- otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena
- ometanje drugih učenika
- prepisivanje od drugog učenika
- korišćenje nedozvoljenog pribora
- nepoštovanje znaka za završetak ispita

**Dozvoljen pribor** je: grafitna olovka i gumica, hemijska olovka, geometrijski pribor.

Tokom ispita **nije dopuštena** upotreba digitrona i mobilnih telefona.

Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom. Samo geometrijske slike i grafici mogu biti nacrtani grafitnom olovkom.

### **3. OPŠTI CILJEVI ISPITA**

- Provjera matematičkih znanja i vještina stečenih u toku devetogodišnjeg školovanja u osnovnoj školi koji su definisani kroz obrazovne standarde predmeta i ovim Katalogom
- Provjera osnovne matematičke pismenosti i pravilnog korišćenja matematičkog jezika pri čitanju, interpretiranju i rješavanju matematičkih zadataka
- Upotreba matematičkih znanja u rješavanju praktičnih problema, uočavanje i analiza problema, prevođenje na matematički jezik, biranje odgovarajućeg načina rješavanja i provjeravanje tačnosti dobijenih rezultata
- Povezivanje znanja iz različitih oblasti matematike
- Provjera znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja
- Uporedivost postignuća znanja i vještina iz matematike na školskom, opštinskom, nacionalnom nivou
- Podsticanje unapređivanja nastave – učenja i unapređivanje predmetnog programa matematike

## 4. STRUKTURA ISPITA

Ispit traje 70 minuta.

Test sadrži dvije vrste zadataka:

- **zadatke višestrukog izbora**

Kod ovih zadataka je ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan. Učenik od ponuđenih odgovora bira tačan.

- **zadatke otvorenog tipa**

Kod ovih zadataka rješenje može biti:

- *kratak odgovor* – rješenje je riječ, prosta rečenica ili broj do koga se može doći nakon nekoliko povezanih koraka
- *duži odgovor* – do krajnog rezultata se dolazi rješavanjem više zahtjeva ili primjenom složenijih računskih postupaka.

Kod zadataka višestrukog izbora nema djelimičnog bodovanja. Tačno riješen zadatak donosi **1 bod**.

U zadacima otvorenog tipa može biti djelimičnog bodovanja što znači da će se u pojedinim zadacima bodovati postavka, postupak rješavanja i tačan rezultat.

Netačno riješen ili neurađen zadatak ne donosi negativne poene.

Tip zadatka	Broj zadataka
Zadaci višestrukog izbora	6
Zadaci otvorenog tipa	9
UKUPNO	15

U skladu sa Nastavnim programom, sadržaj koji se ispituje podijeljen je na četiri oblasti (područja). Procentualna zastupljenost oblasti u testu može se vidjeti iz tabele:

Redni broj	Oblast	Zastupljenost sadržaja
I	Brojevi i operacije	30%±5% ukupnog broja bodova
II	Linearna funkcija; Linearna jednačina i linearna nejednačina	20%±5% ukupnog broja bodova
III	Rad sa podacima; Proporcija i procentni račun	15±5% ukupnog broja bodova
IV	Geometrija i mjerjenje	30%±5% ukupnog broja bodova

## 5. ISPITNI PROGRAM

### I BROJEVI I OPERACIJE

Sadržaj:

- Osnovna svojstva skupova  $N$  i  $N_0$ ; Uređenost skupa prirodnih brojeva. Osnovne računske operacije u skupu prirodnih brojeva. Djeljivost u skupu prirodnih brojeva. Određivanje NZD i NZS.
- Osnovna svojstva skupa  $Z$ ; Uređenost skupa cijelih brojeva. Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva. Izrazi sa cijelim brojevima.
- Osnovna svojstva skupa  $Q$ ; Pojam razlomka. Pojam decimalnog broja. Zapisivanje razlomka u decimalnom obliku. Zapisivanje decimalnog broja u obliku razlomka. Pravi razlomak. Nepravi razlomak. Mješoviti brojevi. Proširivanje i skraćivanje razlomaka. Brojevna prava (prikazivanje brojeva na brojevnoj pravoj i upoređivanje). Osnovne računske operacije sa racionalnim brojevima.
- Pojam realnog broja. Uređenost skupa realnih brojeva. Osnovne računske operacije sa realnim brojevima. Realna prava. Komutativnost zbiru i proizvoda, asocijativnost zbiru i prozvoda i distributivni zakoni. Algebarski izrazi.
- Stepenovanje. Množenje i dijeljenje stepena jednakih osnova. Kvadrat zbiru. Kvadrat razlike. Razlika kvadrata.
- Kvadratni korijen. Računanje sa kvadratnim korijenima (korijen proizvoda i korijen količnika). Jednakost  $\sqrt{a^2} = |a|$ .

#### Ispitni ciljevi

Učenik treba da

1. pročita, zapiše, razlikuje prirodne, cijele, racionalne i iracionalne brojeve i njihove zapise te prikazuje prirodne, cijele i racionalne brojeve u različitim zapisima (slika, decimalni zapis, razlomak i procenat)
2. prikazuje brojeve na brojevnoj pravoj te upoređuje brojeve u istim i različitim zapisima
3. primjenjuje pravila djeljivosti sa  $2, 3, 5, 9, 10^n, n \in N$ .
4. računa u skupu prirodnih brojeva
5. računa u skupu cijelih brojeva
6. računa u skupu racionalnih brojeva
7. primjeni pravila množenja i dijeljenja stepena istih osnova
8. primjeni jednakosti  $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ ,  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ; Poznaje kvadrate prirodnih brojeva do 20
9. prepozna i koristi svojstva računskih operacija
10. primjeni rastavljanje prirodnih brojeva na proste faktore (uključujući i najmanji zajednički sadržilac i najveći zajednički djelilac)
11. izračuna brojnu vrijednost cijelog algebarskog izraza
12. riješi problemski zadatak prikazivanjem problemske situacije brojnim izrazom i izračunavanjem njegove vrijednosti
13. primjeni formulu za razliku kvadrata, kvadrat zbiru i kvadrat razlike

## **II LINEARNA FUNKCIJA; LINEARNA JEDNAČINA I NEJEDNAČINA**

Sadržaj:

- Pravougli koordinatni sistem. Linearna funkcija. Nula, tok i znak linearne funkcije. Grafik linearne funkcije.
- Linearna jednačina. Primjena linearnih jednačina.
- Linearna nejednačina.
- Sistem dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Primjena sistema linearnih jednačina.

### **Ispitni ciljevi**

Učenik treba da

1. prikaže tačke u pravouglog koordinatnom sistemu i očita koordinate zadate tačke
2. odredi vrijednost linearne funkcije koja je zadata tablično, grafički ili analitički
3. nacrti grafik linearne funkcije; odredi nulu funkcije i presjek grafika linearne funkcije sa  $y$ -osom te povezuje tok funkcije i koeficijent pravca; na osnovu datih podataka (nule, koeficijenta pravca, tačaka koje joj pripadaju) odredi linearnu funkciju
4. riješi linearnu jednačinu i provjeri rješenje linearne jednačine
5. riješi problemski zadatak prikazivanjem problemske situacije linearnom jednačinom i rješavanjem linearne jednačine
6. riješi linearnu nejednačinu i provjeri rješenje linearne nejednačine
7. riješi sistem dvije linearne jednačine s dvije nepoznate i provjeri rješenje sistema dvije linearne jednačine s dvije nepoznate
8. riješi problemski zadatak prikazivanjem problemske situacije sistemom dvije linearne jednačine s dvije nepoznate i rješavanjem tog sistema

## **III RAD SA PODACIMA; PROPORCIJA I PROCENTNI RAČUN**

Sadržaj:

- Razmjera. Direktno i obrnuto proporcionalne veličine. Procentni račun.
- Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka.

### **Ispitni ciljevi**

Učenik treba da

1. primjeni razmjeru u različitim kontekstima
2. primjeni direktnu i obrnuto proporcionalnost u različitim kontekstima
3. računa sa procentima (odnos dva broja izražava u procentima, računa  $p\%$  od  $a$ , određuje broj  $a$  čiji je  $p\%$  jednak  $b$ , rješava zadatke koji se svode na proporciju)
4. čita i tumači podatke prikazane tabelom, dijagramom sa stupcima, kružnim dijagramom, linijskim dijagramom i tačkastim dijagramom
5. prikaže date podatke tabelom, dijagramom sa stupcima, linijskim dijagramom i kružnim dijagramom

## **IV GEOMETRIJA I MJERENJE**

Sadržaj:

- Geometrijski pojmovi: tačka, prava, poluprava, duž, ugao.
- Osna simetrija.
- Trougao – vrste i svojstva. Unutrašnji i spoljašnji uglovi trougla. Odnos stranica trougla, odnos uglova i stranica trougla. Srednje linije trougla, težišne linije trougla, visine trougla.
- Četvorougao – vrste i svojstva. Unutrašnji i spoljašnji uglovi četvorougla.
- Pitagorina teorema.
- Kružna linija, krug.
- Obim i površina geometrijskih figura (trougao, četvorougao, pravilni šestougao i krug).
- Površina i zapremina geometrijskih tijela (prizma, piramida, valjak i kupa).

### **Ispitni ciljevi**

Učenik treba da

1. razlikuje geometrijske figure u ravni i njihove elemente (tačka, prava, poluprava, duž, ugao, trougao, četvorougao, kružna linija, krug)
2. razlikuje vrste trouglova prema veličini uglova i prema dužini stranica
3. primjeni svojstva unutrašnjih i spoljašnjih uglova trougla i četvorougla
4. primjeni odnos veličine uglova i dužine stranica trougla i odnos između stranica trougla
5. koristi svojstva srednje linije trougla, težišne linije trougla, visine trougla, kao i osobine težišta i ortocentra
6. primjeni pravila podudarnosti trouglova
7. prepozna pravilan šestougao i vrste četvorougla te prepozna i primjeni njihova svojstva (kvadrat, pravougaonik, paralelogram, romb, trapez i pravilni šestougao)
8. primjeni formule za obim i površinu geometrijskih figura (trougao, kvadrat, pravougaonik, paralelogram, romb, trapez, pravilan šestougao) i koristi odgovarajuće mjerne jedinice
9. primjeni Pitagorinu teoremu na trougao, četvorougao kao i pri rješavanju zadataka koji opisuju situacije iz svakodnevnog života
10. primjeni formule za obim i površinu kruga
11. prepozna i crta osu simetrije i osno simetrične figure
12. razlikuje geometrijska tijela i prepoznaje njihove elemente
13. primjeni formule za površinu i zapreminu prizme (kocka, kvadar, pravilna trostrana, pravilna četverostrana i pravilna šestostrana prizma) i koristi odgovarajuće mjerne jedinice
14. primjeni formule za površinu i zapreminu piramide (pravilna trostrana, pravilna četverostrana i pravilna šestostrana) i koristi odgovarajuće mjerne jedinice
15. primjeni formule za površinu i zapreminu valjka i koristi odgovarajuće mjerne jedinice
16. primjeni formule za površinu i zapreminu kupe i koristi odgovarajuće mjerne jedinice
17. računa sa mernim jedinicama za masu i vrijeme i pretvara jedinice mjere iz manje u veću i obrnuto; odredi odgovarajuću jedinicu mjere u datom kontekstu

## 6. PRIMJER TESTA SA SHEMOM ZA BODOVANJE

### 6.1 PRIMJER TESTA

U sljedećim zadacima zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

1. Šta se dobija nakon sređivanja izraza  $(a - 5) + (a + 5) - (-a + 2)$ ?

- A.  $3a - 2$
- B.  $3a + 2$
- C.  $a - 2$
- D.  $a + 2$

1 bod

2. Vrijednost izraza  $(-2)^3 \cdot (-3)^2$  je:

- A.  $(-6)^3$
- B.  $-72$
- C.  $36$
- D.  $6^5$

1 bod

3. Ako se brojiocu i imeniocu razlomka  $\frac{3}{4}$  doda broj 1 onda se vrijednost razlomka:

- A. ne mijenja
- B. poveća za 1
- C. smanji za  $\frac{1}{20}$
- D. poveća za  $\frac{1}{20}$

1 bod

4. Koji od datih brojeva je rješenje jednačine  $\frac{2x-11}{6} = \frac{3-x}{2}$ ?

- A. -4
- B. -20
- C. 4
- D. 20

1 bod

5. Dužine stranica pravouglog trougla su:

- A. 3 cm, 4 cm, 5 cm
- B. 4 cm, 5 cm, 6 cm
- C. 5 cm, 6 cm, 7 cm
- D. 6 cm, 7 cm, 8 cm

1 bod

6. Površina jednakostraničnog trougla je  $25\sqrt{3}cm^2$ . Njegov obim je dužine:

- A. 10 cm
- B.  $10\sqrt{3}$  cm
- C. 30 cm
- D.  $30\sqrt{3}$  cm

1 bod

**Zadatke koji slijede rješavajte postupno. Bodovi se dodjeljuju na osnovu tačne postavke, postupka rješavanja i rezultata koji slijedi iz korektnog rada.**


**7.** Za koje je vrijednosti parametra  $p$  funkcija  $y = (2p - 4) \cdot x - 3$  rastuća?

Rješenje:

*1 bod*

**8.**

a) Na brojevnoj pravoj označi brojeve  $-1$ ,  $\frac{7}{5}$  i  $0,5$ .



*1 bod*

b) Izračunati vrijednost izraza  $\frac{5}{4} - \frac{5}{6} : \frac{5}{3} - \frac{7}{8}$ .

*2 boda*

**9.** Po košarkaškim pravilima, igrač šutom na koš može postići 1 poen (slobodna bacanja), 2 poena (iz igre) ili 3 poena (iz igre sa udaljenosti veće od 6,75m).

Utakmica je završena rezultatom 69 : 79. Tokom utakmice su uspješno realizovana ukupno 23 slobodna bacanja i 9 trojki.

Koliko puta je pogoden koš šutom iz igre za dva poena?

Rješenje:

*2 boda*

**10.** Marko je na košarkaškoj utakmici postigao 19 poena, nije imao slobodnih bacanja i tokom utakmice je 8 puta pogodio koš. Koliko puta je pogodio trojku?


Rješenje:

*3 boda*

**11.** Anastasija je tokom sedmice sakupljala novac da bi drugarici kupila poklon. U tabeli je zapisivala, koliko je novca sakupila po danima.

dan u sedmici	ponedjeljak	utorak	srijeda	četvrtak	petak	subota	nedjelja
iznos (€)	3,10	1,40	2,50	0,80	3,00	4,80	2,70

**a)** Date podatke prikaži stubastim dijagramom.



*1bod*

**b)** Anastasija je u petak sakupila 12% od sume koju je planirala.  
Koliko iznosi planirana suma?

Rješenje:

*2 boda*

**12.** Šest radnika bi obavili jedan posao za 30 dana. Popuniti tabelu zavisnosti promjene broja radnika i vremena za koje će posao biti obavljen.

broj radnika	6	3	
vrijeme (dani)	30		2

*2 boda*

**13.** Dužine stranica paralelograma su  $8\text{cm}$  i  $6\text{cm}$ . Većoj stranici odgovara visina dužine  $3\text{cm}$ . Izračunaj dužinu visine koja odgovara manjoj stranici.

Rješenje:

*2 boda*

**14.** Izračunaj površinu osnove prizme ako su date površina prizme  $62\text{cm}^2$  i površina njenog omotača  $30\text{cm}^2$ .

Rješenje:

*1 bod*

**15.** Gomila pjeska ima oblik kupe, čiji je obim osnove  $12\pi\text{m}$ , a visina  $4\text{m}$ . Koliko kubnih metara ima u toj gomili pjeska?

Rješenje:

*2 boda*

## 6.2. SHEMA ZA BODOVANJE

Rješenja zadataka višestrukog izbora

Broj zadatka	Tačan odgovor
1.	A
2.	B
3.	D
4.	C
5.	A
6.	C

7.

**Ukupno 1 bod**


$$2p - 4 > 0 \Rightarrow 2p > 4 \Rightarrow p > 2$$

1 bod

8.

a) **Ukupno 1 bod**

Tačno unijete sve tri vrijednosti



b) **Ukupno 2 boda**

$$\frac{5}{4} - \frac{5}{6} : \frac{5}{3} - \frac{7}{8} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} - \frac{7}{8}$$

1 bod

$$-\frac{1}{8}$$

1 bod

9.

**Ukupno 2 boda**

$$23 + 9 \cdot 3 + 2x = 69 + 79$$

1 bod

$$x = 49$$

1 bod

10.

**Ukupno 3 boda**

$x$  – broj šuteva iz igre za dva poena

$y$  – broj šuteva iz igre za tri poena

$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

1 bod

Tačno primjenjena npr. metoda zamjene ili metoda suprotnih koeficijenata


1 bod

$$y = 3$$

1 bod

**11.**

a) **Ukupno 1 bod**



*1 bod*

**11.**

b) **Ukupno 2 boda**

$$\frac{12}{100} \cdot x = 3$$

$$25 \text{ €}$$

*1 bod*

*1 bod*

**12.**

**Ukupno 2 boda**

Tačno postavljena i riješena proporcija, npr.

$$\begin{array}{c} 6 \\ | \\ 3 \\ \downarrow \\ 30 \\ | \\ x \end{array}$$

$$3:6 = 30:x$$

$$x = 60$$

*1 bod*

Tačno postavljena i riješena proporcija, npr.

$$\begin{array}{c} 6 \\ | \\ x \\ \downarrow \\ x:6 = 30:2 \end{array}$$

$$x = 90$$

*1 bod*

broj radnika	6	3	90
vrijeme (dani)	30	60	2

**13.**

**Ukupno 2 boda**

$$a \cdot h_a = b \cdot h_b, \quad 6h_b = (8 \cdot 3) \text{ cm} \quad 1 \text{ bod}$$

$$h_b = 4 \text{ cm} \quad 1 \text{ bod}$$

**14. Ukupno 1 bod**

$$P = 2B + M$$

$$62 \text{ cm}^2 = 2B + 30 \text{ cm}^2$$

$$B = 16 \text{ cm}^2 \quad 1 \text{ bod}$$

**15.**

**Ukupno 2 boda**

$$O = 2r\pi, \quad 12\pi m = 2r\pi, \quad r = 6 \text{ cm} \quad 1 \text{ bod}$$

$$V = \frac{r^2 \pi H}{3}, \quad V = \frac{(6m)^2 \cdot \pi \cdot 4m}{3}, \quad V = \frac{144\pi}{3} m^3 = 48\pi m^3 \quad \text{ili} \quad V \approx 150,72 m^3 \quad 1 \text{ bod}$$

## 7. FORMULE

Navedene formule će biti date uz test.

- Kvadrat zbira:  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- Kvadrat razlike:  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- Razlika kvadrata:  $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- Množenje stepena jednakih osnova:  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- Dijeljenje stepena jednakih osnova:  $a^m : a^n = a^{m-n}$
- Korijen proizvoda:  $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- Korijen količnika:  $\sqrt{a:b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$
- Pitagorina teorema:  $c^2 = a^2 + b^2$  ( $c$  – dužina hipotenuze,  $a$  i  $b$  – dužine kateta)
- Površina trougla:  $P = \frac{ah_a}{2} = \frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2}$ ,  
( $a$ ,  $b$  i  $c$  – dužine stranica,  $h_a$ ,  $h_b$  i  $h_c$  – dužine odgovarajućih visina)
- Površina i visina jednakostraničnog trougla:  $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ ,  $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$  ( $a$  – dužina stranice)
- Površina paralelograma:  $P = a \cdot h_a = b \cdot h_b$ , ( $a$  i  $b$  – dužine stranica,  $h_a$  i  $h_b$  – dužine visina)
- Površina romba:  $P = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$ , ( $d_1$  i  $d_2$  – dužine dijagonala)
- Površina trapeza:  $P = \frac{a+b}{2} \cdot h$ , ( $a$  i  $b$  – dužine osnovica,  $h$  – dužina visine)
- Obim kružnice:  $O = 2r\pi$ , Površina kruga:  $P = r^2\pi$  ( $r$  – dužina poluprečnika)
- Površina kocke:  $P = 6a^2$ , ( $a$  – dužina ivice)
- Zapremina kocke:  $V = a^3$ , ( $a$  – dužina ivice)
- Površina kvadra:  $P = 2(ab + ac + bc)$ , ( $a$ ,  $b$  i  $c$  – dužine ivica)
- Zapremina kvadra:  $V = abc$  ( $a$ ,  $b$  i  $c$  – dužine ivica)

**Oznake:**  $B$  – površina baze,  $M$  – površina omotača i  $H$  – dužina visine

- Površina prizme:  $P = 2B + M$
- Zapremina prizme:  $V = B \cdot H$
- Površina piramide:  $P = B + M$
- Zapremina piramide:  $V = \frac{1}{3}B \cdot H$
- Površina valjka:  $P = 2B + M = 2r\pi(r + H)$ , ( $r$  – dužina poluprečnika osnove)
- Zapremina valjka:  $V = B \cdot H = r^2\pi H$ , ( $r$  – dužina poluprečnika osnove)
- Površina kupe:  $P = B + M = r\pi(r + s)$ , ( $r$  – dužina poluprečnika osnove i  $s$  – dužina izvodnice)
- Zapremina kupe:  $V = \frac{1}{3}B \cdot H = \frac{1}{3}r^2\pi H$ , ( $r$  – dužina poluprečnika osnove)

## **8. LITERATURA**

### Osnovna literatura

1. Udžbenik i zbirka zadataka za VI razred osnovne škole  
(Radoje Šćepanović, Ivona Adžić, Vanja Đurđić - Kuzmanović)
2. Udžbenik i zbirka zadataka za VII razred osnovne škole  
(Izedin Krnić, Marko Jokić, Ljiljana Kruška)
3. Udžbenik i zbirka zadataka za VIII razred osnovne škole  
(Izedin Krnić, Marko Jokić, Mirjana Bošković)
4. Udžbenik i zbirka zadataka za IX razred osnovne škole  
(Izedin Krnić, Marko Jokić, Mirjana Bošković)